

CRNA GORA
NOTAR
IRENA POLOVIĆ IRENA
BUDVA
Ul. Filipa Kovačevića 1/I



UZZ br. 1163/2013

Dana 28.11.2013. godine (dvadeset osmog novembra dvije hiljade trinaeste godine) u 9,00 (devet) časova preda mnogim dolje potpisanim **notarom Irenom Polović, sa službenim sjedištem u Budvi, ul. Filipa Kovačevića 1/I, istovremeno su pristupila sa zahtjevom da notarski obradim njihove izjave volje i sačinim notarski zapis UGOVORA O PRENOSU PRAVA NA NEPOKRETNOSTI UZ NAKNADU**, sledeća lica :-----

USTUPILAC PRAVA SVOJINE :-----

1. OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, Trg Sunca br. 2, mat. broj 02903000, koju zastupa **Predsjednik LAZAR RAĐENOVIĆ**, a njega na osnovu punomoćja koje je sačinjeno kon Notara Dalibora Kneževića u notarskom zapisu UZZ br. 665/11 od 29.12.2011. (dvadeset devetog decembra dvije hiljade jedanaeste) godine, i po punomoćju predsjednika Opštine Budva broj 001.3384/1 od 25.11.2013. (dvadeset petog novembra dvije hiljade trinaeste) godine zastupa **gospođa MEDIGOVIĆ JELENA od oca Ivana**, rođena 04.09.1984. (četvrtog septembra hiljadu devesto osamdeset četvrte godine) u Podgorici, sa prebivalištem u Budvi, Pržno, ul. Jadranski put br. 23, **JMBG [REDACTED]**, državljanka Crne Gore, po zanimanju dipl. pravnik, čiji sam identitet utvrdila uvidom u ličnu kartu br. [REDACTED] izdata od MUP Crne Gore FL Budva dana 01.02.2010. godine (prvog februara dvije hiljade desete godine) sa rokom važenja do 01.02.2020. (prvog februara dvije hiljade dvadesete), **kao USTUPILAC (u daljem tekstu: ustupilac)** -----

PRIJEMNIK:-----

2. Gospodin ŠČEPANOVIĆ BOJAN od oca Viktora, rođen dana 01.08.1970. (prvog avgusta hiljadu devetsto sedamdesete) godine u Kraljevu, sa prebivalištem i adresom stanovanja u Kraljevu, ul. Jug Bogdanova br. 67 i adresom stanovanja u Beogradu, ul. Vojvode Stepe broj 74, **JMBG [REDACTED]**, državljanin Srbije, po zanimanju menadžer, neoženjen, čiji sam identitet utvrdila uvidom u pasoš Republike Srbije broj [REDACTED] izdata od MUP R. Srbije PU u Kraljevu dana 17.03.2009. (sedamnaestog marta dvije hiljade devete) godine sa rokom važenja do 17.03.2019. (sedamnaestog marta dvije hiljade devetnaeste) godine, **kao PRIJEMNIK (u daljem tekstu: PRIJEMNIK)**.-----

Punomoćnik ustupioca prezentuje u otpravku izvornika namijenjen punomoćniku Punomoćje za zastupanje sačinjeno kod notara Dalibora Kneževića iz Budve pod brojem UZZ 665/11 od 29.12.2011. godine .Uvidom u prezentovano punomoćje , koje se prilaže u prepisu ovjerenom kod ovog notara pod brojem OVP br. 2393/2013 od 24.09.2013.godine, notar je utvrdila da je punomoćnik ustupioca ovlašćena za preduzimanje ovog pravnog posla. Punomoćnik izjavljuje da priloženo punomoćje je na snazi , odnosno da nije opozvano, kao i da nema promjena u pogledu lica ovlašćenih za zastupanje .------

PRETHODNE NAPOMENE:-----

Zajednički naziv za učesnike u ovom pravnom poslu je „**Ugovorne strane**“-----
Podaci o imenu oca, adresi prebivališta stranaka, zanimanju ugovornih strana i bračnom statusu, unešeni su na osnovu usmenih izjava Ugovornih strana.-----

Za notarsku obradu ove isprave, notar su dati :-----

- (1) List nepokretnosti – Izvod br. 611 za KO Reževići I**, izdat od strane Uprave za nekretnine Crne Gore – Područna jedinica Budva pod br. 104-956-1-3205/2013 od 11.04.2013.godine (jedanaestog aprila dvije hiljade trinaeste godine) koji se prilaže u izvorniku uz ovaj izvornik,-----
- (2) List nepokretnosti – Izvod br. 922 za KO Reževići I**, izdat od strane Uprave za nekretnine Crne Gore – Područna jedinica Budva pod br. 104-956-1-3206/2013 od 11.04.2013.godine (jedanaestog aprila dvije hiljade trinaeste godine) koji se prilaže u izvorniku uz ovaj izvornik,-----
- (3) Rješenje Uprave za nekretnine PJ Budva broj 954-104-U-2442/13** od 20.06.2013.(dvadesetog juna dvije hiljade trinaeste) godine, koje se prilaže uz ovaj izvornik u prepisu ovjerenom kod ovog notara pod br. OVP 3016/2013 od 28.11.2013.godine,-----

[Handwritten signatures]



- (4) Odluku SO Budva o prenosu prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele broj 31 u okviru u skladu sa DUP-om „Perazića Do“ br. 0101-616/1 od 05.11.2013. (petog novembra dvije hiljade trinaeste) godine koja se prilaže u izvorniku,-----
- (5) Izveštaj o procjeni vrijednosti zemljišta kat. parcele br. 2851/23 KO Reževići I urađen od Komisije Uprave za nekretnine Podgorica od 17.05.2013. (sedamnaestog maja dvije hiljade trinaeste) godine koji se prilaže uz ovaj izvornik u prepisu ovjerenom kod ovog notara pod br. OVP 3017/2013 od 28.11.2013.godine, ---
- (6) Zapisnik Sekretarijata za zaštitu imovine R.211/13 od 23.09.2013. (dvadeset trećeg septembra dvije hiljade trinaeste) godine koji se prilaže u izvorniku uz ovaj izvornik ,-----
- (7) Tekstualno tumačenje za urbanističku parcelu 31 u obuhvatu DUP-a „Perazića Do“ , izdato od Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj pod brojem 06-01-4151/2 od 09.04.2013. (devetog aprila dvije hiljade trinaeste) godine , koje se prilaže u izvorniku uz ovaj izvornik, -----
- (8)Elabrat parcelacija po DUP-u „PERAZIĆA DO“ na katastarskim parcelama br. 2853 i 2851/1 KO Reževići I urađen od „GEOMONT“ d.o.o. Budva br. 164/13 od 04.04.2013. (četvrtog aprila dvije hiljade trinaeste) godine, predat Upravi za nekretnine PJ Budva pod brojem 953-104-560 od 12.04.2013 (dvanaestog aprila dvije hiljade trinaeste) godine zaveden u spisku prijava pod brojem 8/13 od 18.04.2013. godine (osamnaestog aprila dvije hiljade trinaeste godine) koje se prilaže uz ovaj izvornik u prepisu ovjerenom kod ovog notara pod OVP - 3018/2013 od 28.11.2013.godine, -----
- (9) Punomoćje za zastupanje ustupioca sačinjeno kod notara Dalibora Kneževića iz Budve pod brojem UZZ 665/11 od 29.12.2011. (dvadeset devetog decembra dvije hiljade jedanaeste) godine, koje se uz ovaj izvornik prilaže u prepisu ovjerenom kod ovog notara pod brojem OVP br. 2393/2013 od 24.09.2013.godine,-----
- (10) Punomoćje Predsjednika opštine Budva br. 001-3384/1 od 25.11.2013 godine (dvadeset petog novembra dvije hiljade trinaeste) godine, koja se prilaže u izvorniku uz ovaj izvornik,-----
- (11) Identifikacione isprave za ugovorne strane koje se prilažu u fotokopiji ovjerenoj kod ovog Notara pod brojem UZZ br. 1163/2013 od 28.11.2013.godine.-----

Nakon što je notar ustanovio da se nepokretnost, koja je predmet ustupanja prava vlasništva, nalazi na njegovom službenom području, a prije notarske obrade isprave, sa ugovornim stranama su obavljene konsultacije. Nakon što se notar uvjerio da su ugovorne strane sposobne i ovlašćene za zaključivanje ovog pravnog posla, i nakon što je notar ispitao njihovu volju, objasnio im i podučio ih o pravnom dometu i posljedicama namjeranih izjava volje, stranke su izjavile da zaključuju sledeći: -----

UGOVOR O PRENOSU PRAVA NA NEPOKRETNOSTI

I. PREDMET UGOVORA

Član 1. -----

Predmet ovog ugovora je prenos prava raspolaganja u obimu prava 1/1 sa Ustupioca na Prijemnika na katastarskoj parceli broj 2851/23 KO Reževići , površine 35 m2, nastale od kat. parcele 2851/1 , shodno Elaboratu parcelacije po DUP-u „PERAZIĆA DO“ na katastarskim parcelama br. 2853 i 2851/1 KO Reževići I urađen od „GEOMONT“ d.o.o. Budva br. 164/13 od 04.04.2013. (četvrtog aprila dvije hiljade trinaeste) godine, predat Upravi za nekretnine PJ Budva pod brojem 953-104-560 od 12.04.2013 (dvanaestog aprila dvije hiljade trinaeste) godine zaveden u spisku prijava pod brojem 8/13 od 18.04.2013. godine (osamnaestog aprila dvije hiljade trinaeste godine), a radi formiranja urbanističke parcele broj 31 u skladu sa DUP-om „Perazića Do“ („Sl.list CG-Opštinski propisi“, br. 01/11) . -----

Uvidom u List nepokretnosti – Izvod br. 611 za KO Reževići I izdat od Uprave za nekretnine PJ Budva pod brjem 104-956-1-3205/2013 od 11.04.2013.godine , koje su mi stranke prezentovale u izvorniku i koji sam pročitala, te koji se kao takav prilaže uz ovaj izvornik, ustanovila sam da je:-----

-u „A“ listu - „podaci o parcelama“ tog lista nepokretnosti upisana kat. parcela br. 2851/1, plan 20, skica 17/12, potes: Perazića Do, način korišćenja: šume 3.klase, osnov sticanja: odluka državnog organa, pov. 296 m2 -----

-u „B“ listu - „ podaci o vlasniku i nosiocu prava“ - upisana je Državna svojina RCG s pravom korišćenja OPŠTINE BUDVA u obimu prava 1/1 .-----

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

-u „G“ listu „podaci o teretima i ograničenjima“ nema upisanih tereta.-----

Uvidom u List nepokretnosti – Izvod br. 922 za KO Reževići I izdat od Uprave za nekretnine PJ Budva pod brjem 104-956-1-3206/2013 od 11.04.2013.godine , koje su mi stranke prezentovale u izvorniku i koji sam pročitala, te koji se kao takav prilaže uz ovaj izvornik, ustanovila sam da je:-----

-u „A“ listu - „podaci o parcelama“ tog lista nepokretnosti upisana kat. parcela br. 2851/15, plan 20, skica 29/12, potes Preazića Do, način korišćenja: šume 3.klase, osnov sticanja: kupovina, pov. 227 m2 .-----

-u „B“ listu - „ podaci o vlasniku i nosiocu prava“ - upisana je Šćepanović Bojan iz Kraljeva, JMBG 0108970780020, kao nosilac prava svojine u obimu prava 1/1 .-----

-u „G“ listu „podaci o teretima i ograničenjima“ nema upisanih tereta.-----

Uvidom u Rješenje Uprave za nekretnine PJ Budva broj 954-104-U-2442/13 od 20.06.2013.(dvadesetog juna januara dvije hiljade trinaeste) godine notar je utvrdila da **predmetna parcela upisana kao svojina Crne Gore na kojoj prava raspolaganja ima Opština Budva, te da se shodno tom rješenju prenosi na Prijemnika pravo raspolaganja.**-----

Notar je upozorio stranke da je država Crna Gora upisana kao vlasnik, a opština kao nosilac prava raspolaganja, te da je kod sačinjavanja ovog zapisa trebalo pozvati Zaštitnika za imovinska prava Crne Gore. Punomoćnik ustupioca izjavljuje da **po odredbi člana 40. Stav 3. Zakonu o državanoj imovini** predmetna nepokretnost predstavlja dobro sa kojim raspolaže opština, a da **za potrebe formiranja urbanističke parcele nije potrebna saglasnost Vlade Crne Gore**, sa kog razloga nije potrebno učešće zaštitnika.-----

Uvidom u tekstualno tumačenje izdato od Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj opštine Budva pod br. 06-01-4151/2 od 09.04.2013. godine, notar je utvrdila da je **urbanistička parcela broj 31 u obihvatu DUP-a Perazića Do, i da je čini kat. parcela 2851/12 KO Reževići I.**-----

Stranke su izvršile uvid u **Elaborat parcelacija po DUP-u „PERAZIĆA DO“ na katastarskim parcelama br. 2853 i 2851/1 KO Reževići I** urađen od „GEOMONT“ d.o.o. Budva br. 164/13 od 04.04.2013. (četvrtog aprila dvije hiljade trinaeste) godine, predat Upravi za nekretnine PJ Budva pod brojem 953-104-560 od 12.04.2013 (dvanaestog aprila dvije hiljade trinaeste) godine zaveden u spisku prijava pod brojem 8/13 od 18.04.2013. godine (osamnaestog aprila dvije hiljade trinaeste godine) , i isti odobrile. **Uvidom u Elaborat, Notar je utvrdila da je predmet Elaborata parcelacija kat. parcele 2851/1 KO Reževići I s pravom raspolaganja Opštine Budva radi formiranja urbanističke parcele broj 31 shodno DUP-u Perazića Do , da ovu urbanističku parcelu čine katastarska parcela broj 2581/15 u površini od 227 m2, dio kat. parcele 2853/2, površine 1 m2 i dio kat . Parcele 2851/1, površine 35 m2, vlasništvo Crne Gore , s pravom raspolaganja Opštine Budva , koji je u „Novom stanju“ dobio oznaku kat. parcela 2851/23.** Uvidom u „**staro stanje**“ notar je utvrdila da katastarska parcela 2851/1 KO Reževići I ima površinu 296 m2, dok su nakon parcelacije po DUP-u „**novom stanju**“ nastale katastarska parcela 2851/1, površine 257 m2, katastarska parcela 2851/23, površine 35 m2, i katastarska parcela 2851/24, površine 4 m2 (čiji zbir daje površinu kat. parcele 2851/1 po starom stanju) .-----

Uvidom u **Odluku SO Budva broj 0101-616/1od 05.11.2013.** (petog novembra dvije hiljade trinaeste) godine, notar je utvrdila da se **istom dozvoljava prenos prava na naprijed naznačenoj parceli 2851/23, površine 35 m2, nastale od 2851/1 KO Reževići I, neposrednom pogodbom Šćepanović Bojanu , a radi formiranja urbanističke parcele broj 31 u skladu da DUP-om „Perazića Do“.**-----

Stranke saglasno izjavljuju da je saglasno ovoj Odluci, a u cilju formiranja urbanističke parcele broj 31 u okviru DUP – a Perazića Do , potrebno da zaključe ovaj ugovor radi prenosa prava svojine na Prijemnika. ---

Notar je stranke **podučio** mogućnosti da prije sačinjavanja ovog notarskog zapisa izvrši neposredan uvid u evidenciju katastra, objasnila značaj i svrhu uvida, te upozorio na mogućnost da je u međuvremenu došlo do promjene katastarskog stanja za predmetnu nekretninu, kao i na mogućnost nesaglasnosti predočenog Izvoda iz Lista nepokretnosti i evidencije katastra i na posljedice toga, pa su stranke to odbile i zahtjevale da se sačinjavanje ovog notarskog zapisa izvrši odmah bez uvida notara u evidenciju katastra .-----

Notar je stranke **upozorio** na mogućnost da postoje neslaganja u pogledu katastarskog stanja i zemljišno knjižnog stanja predmetnog zemljišta, te podučila stranke da je poželjno da vještak geodetske struke izvrši identifikaciju parcele koja je predmet prenosa po starom zemljišno knjižnom stanju i da utvrdi ko su zemljišno knjižni vlasnici. Za ovim Prijemnik izjavljuje da ne traži identifikaciju i da preuzima rizik i posljedice zbog ovakvog svog postupanja.

Član 2. -----

Ugovorne strane su se saglasile da se nepokretnost penosi u viđenom stanju, a da je Prijemnik nepokretnost pregledao i uvjerio se u njegovo stanje.

II. PRENOS PRAVA -----

Član 3. -----

USTUPILAC Opština Budva prenosi uz naknadu na **PRIJEMNIKA** Šćepanović Bojana pravo raspolaganja u obimu prava 1/1 dijela na **katastarskoj parceli broj 2851/23 KO Reževići I, površine 35 m²**, nastale uslovnom parcelacijom po DUP-u „Perazića Do“ od katastarske parcele 2851/1 KO Budva upisane u **Listu nepokretnosti br. 611 KO Reževići I**, a radi formiranja urbanističke parcele **br. 31 u obuhvatu DUP-a „Perezića Do“** koju čini i kat. parcela **2851/15 KO Reževići I**, vlasništvo Prijemnika u obimu prava 1/1.

III. NAKNADA -----

Član 4. -----

Ugovorne strane saglasno utvrđuju tržišnu cijenu za predmetnu nepokretnost u iznosu od **532,84 € (petstotinatrideset dva eura i 84/100) po 1 (jednom) m²**, odnosno da ukupna tržišna vrijednost ustupljene nepokretnosti iznosi **18.649,40 € (osamnaest hiljada šeststotina četrestdesetdevet eura i četrdeset/100)**.

Notar je upozorio stranke na pravne posljedice zakonske odredbe o prekomjernom oštećenju, a ugovorne strane izričito izjavljuju da je naprijed označena cijena utvrđena odlukom SO Budva, na osnovu **prethodne procjene ovlaštene komisije Uprave za nekretnine Podgorica**, čija je procjena sastavni dio ovog ugovora, da je tržišna u momentu prenosa prava svojine predmetne nepokretnosti i da odgovara stanju nekretnine.

Član 5. -----

Naknadu za ustupljenu nepokretnost iz člana 4. Ovog Ugovora, **PRIJEMNIK** je dužan da uplati na račun **Opštine Budva broj 510-81762330-54 kod Crnogorske Komercijalne banke ad Podgorica**, prema instrukciji dobijenoj od punomoćnika Ustupioca, u roku od **15 (petnaest) dana od dana zaključenja ovog ugovora**.

IV. ODGOVORNOST ZA PRAVNE I MATERIJALNE NEDOSTATKE -----

Član 6. -----

Opština Budva garantuje **PRIJEMNIKU** da je nepokretnost bliže opisana u članu 1. ovog ugovora isključivo njeno vlasništvo stečeno odlukom državnog organa, da na istom ne postoje prava potraživanja trećih lica, kojima bi se umanjivala ili ograničavala prava **PRIJEMNIKA**, da nije opterećen neuknjiženim teretima, hipotekom, kamatom, porezom ili zakupom, da u pogledu nje nema nikakvog spora, niti drugog pravnog posla, te se **OPŠTINA** obavezuje da **PRIJEMNIKU** pruži zaštitu od evikcije.

Isto tako, **PUNOMOĆNIK** Opštine Budva izjavljuje da za ustupanje ove nepokretnost nije potrebna saglasnost Vlade, obzirom na nespornu činjenicu da se u ovom slučaju radi o formiranju urbanističke parcele.

Član 7. -----

USTUPILAC ne odgovara za vidljive i skrivene materijalne nedostatke, i izjavljuje da mu iste nijesu poznate. **PRIJEMNIK** se uvjerio u stvarno stanje predmetne nepokretnosti.

Notar je **podučio** ugovorne strane o posljedicama ograničenja ili isključenja odgovornosti, te ih **upozorio** da isključenje od odgovornosti za materijalne i pravne nedostatke nema dejstva ako je **USTUPILAC** za njih znao ili je mogao znati, odnosno znao da se mogu očekivati, a nije ih saopštio prijemniku.

V. PRELAZAK POSJEDA, KORISTI, TERETI I OPASNOSTI -----

Član 8. -----

Posjed, koristi, tereti i opasnosti prelaze na PRIJEMNIKA danom isplate NAKNADE za predmetnu nepokretnost.

VI TROŠKOVI, POREZI

Član 9.

Nakon što je notar **poučio** stranke da za nagradu i troškove notara odgovaraju solidarno i da se mogu drugačije dogovoriti, stranke saglasno izjavljuju da sve troškove povezane sa ovim ugovorom, troškove ovog notarskog zapisa, upisa prava svojine i poreza na promet nepokretnosti snosi PRIJEMNIK.

VII ODOBRENJA, PRAVO PREČE KUPOVINE

Član 10.

U konkretnom slučaju ispitaivši sve okolnosti notar je saopštio strankama da ovaj ugovor ne podliježe nikakvim odobrenjima, jer se radi o formiranju urbanističke parcele, i da u konkretnom slučaju ne postoji zakonsko pravo preče kupovine.

VIII ZAHTJEVI ZA KNJIŽENJE (CLAUSULA INTABULANDI)

Član 11.

U smislu odredaba člana 87. i 88. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti, OPŠTINA BUDVA dozvoljava PRIJEMNIKU da se uknjiži kao nosilac prava raspolaganja u obimu 1/1 dijela na predmetnoj nepokretnosti odmah po isplati kupoprodajne cijene, a na osnovu potvrde nadležnog Sekretarijata opštine Budva da je ugovorena naknada u cjelosti isplaćena.

Stranke daju nalog notar u otpravak za uknjižbu PRIJEMNIKA dostavi katastru nepokretnosti kada stranka priloži potvrdu Sekretarijata Opštine Budva da je naknada isplaćena.

IX POUKE

Član 12.

Notar je stranke **upozorio i poučio** o slijedećem:

- (1) Da PRIJEMNIK vlasništvo stiče tek sa upisom prenosa vlasništva u katastar nepokretnosti.
- (2) Da ovaj ugovor podliježe postupku plaćanja poreza na promet nepokretnosti, ali da to nije uslov za upis prenosa vlasništva.
- (3) Da isključenje od odgovornosti OPŠTINE BUDVA za materijalne i pravne nedostatke nema dejstvo ako je za njih znala.
- (4) Da za notarsku nagradu i troškove stranke odgovaraju solidarno, ali su se stranke dogovorile da troškove notarske obrade snosi PRIJEMNIK.
- (5) Da je moguće da sam notar izvrši uvid u katastar nepokretnosti, Pored upozorenja KUPAC ne traži uvid notara u iste, i zahtjeva da se ugovor zaključi danas.

X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Stranke daju ovlaštenje Notaru da očigledne tehničke greške napravljene u sačinjavanju ovog notarskog zapisa može sam, bez posebnog odobrenja i učešća stranaka, izvršiti i o tome donijeti poseban akt koji se prilaže uz ovaj izvornik, a ovjereni otpravak dostavlja strankama, katastru i poreskoj upravi. Sastavni dio izvornika ovog ugovora su prilozi navedeni u uvodnim napomenama, koji su ugovornim stranama prezentirani, pa ugovorne strane izjavljuju da poznaju njihov sadržaj i da izričito odustaju od obaveze notara da ih pročita.

Od ove notarski obrađene isprave dobivaju:

OTPRAVAK:

- USTUPLJAC (1)

- PRIJEMNIK (1)

- Katastar nepokretnosti za upis prava svojine (1)

- Poreska uprava (1)

Naknada za rad i naknada troškova je obračunata prema Notarskoj tarifi („Sl.list CG“, br. 6/2012) prema tarif. broj 1. NT u ukupnom iznosu od 120,00 €, naknada po tarif. br. 19 u iznosu od 10,00 € i PDV u iznosu od 24,70 €, što sve iznosi i naplaćen je sveukupni iznos od 154,70 €.

HP

ju

BS

UZZ br. 1163/2013

Notar je ovaj ugovor pročitao ugovornim stranama u cjelosti i neposrednim pitanjima, se uvjerio da njegov sadržaj odgovara pravoj volji stranaka, nakon čega su ugovorne strane izjavile da je tako postupljeno, da su razumjele sadržinu ovog pravnog posla i da su saglasne sa ovim zapisom kojeg slobodnom voljom odobravaju, te ugovorne strane svojeručno, u potpisuju kako slijedi, nakon čega je ovaj zapis potpisao i notar.

U Budvi, dana 28.11.2013.godine (slovima: dvadeset osmog novembra dvije hiljade trinaeste godine) u 10,00 (deset) časova


Ustupilac
Punomoćnik

Medigović Jelena
Medigović Jelena



Prijemnik

Bojan Šćepanović
Šćepanović Bojan



NOTAR:

Irena Polović

Irena Polović